

BUGU YA TSHIVENDA

2

Bugu ya
Themo ya 2

Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS



Gireidi ya **BUGU YA 2**



Dzina:

Kilasi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0709-2
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507092



Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iñwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshizirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiniisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzioni dzavho. Thodisiso (riisetsho) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyahyulwa siani ja pfunzo iñwaha muinwe na muinwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuji pfunzioni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzioni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhulamu ya Vhimo ha Fhasi i na ñhodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u thiwa tshikhalo tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala. thangelauvhala na thangeladihvambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwathaho wa pfunzo u itela uri vha guda hu vha lelutsheli musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u thirela phanqá.


Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R, ndi ya u thusa vhanauri vha aluse zwikili izwi zwe zwá bulwa khathihi na u alusa kuhumbule kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi disimela murango wo khwathaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha newa uri vha bveledze na u ñidowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha foma la.


Musi vhana vha sa athu u guda u vhala vha tea u rangá nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu, u thenda masiañari na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maiþpi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maiþpi a re kha siatari o vhubumba ngá mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u ñwala. Vhana vha tea u alusa u ñhadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendowé dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ñdowendowé dza kusikelwe kwa maleðere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuñanzi tshothé uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa ñwana mugede e ethe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanqá na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluopfunzioni ya ñwana uyu i re yawe e ethe.

Nyito (mishumo) dze re buguni dzi do thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzioni hu u itela uri zwi bviswe ndilani ya ñwana musi a sa athu thoma pfunzo ya foma la.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), ñivhambalo na zwikili zwa vhatshilo kha therò dza 20, hu tshi shumiswa ndila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha di vha vhatuku. Ri na fulufelo !auri vhagudi vha do ñiphinja musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho do ñiphinja navho.





Buguya

Gireidi ya **R** HO VANGANYWA

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa vhutshilo

n̄ga Tshivenda

1	Haya hanga	2
2	Tsireledzo	14
3	Muča wa hashu.....	24
4	Zwipfi zwanga.....	34
5	Mutsho	42



Ndaela dza zwigeriwa dici
wanala murahu ha bugu.



Kha Mudededzi/Mugudisi:

Vhagudi vha tea u ita ndowendowe ya mushumo wavho musi vha sa athu ita nyito dici re buguni dza mishumo dzavho. Sa tsumbo:

- Musi vhagudi vha tshi tea u tangedzela phindulo yone, kha vha ri vha thome n̄ga u ita luswayo kha phindulo iyi i re yone. Vhagudi vha tea u thoma vha pfa kha mudededzi uri phindulo ndi yone vha sa athu u i nwala buguni dzavho.
- Musi nyito i tshi lila uri vhagudi vha tevhedzele tshithu, kha vha ri vha thome n̄ga u tevhedzela n̄ga minwe vha sa athu zwi ita buguni dzavho.



Kha vha vhe na nzhele: Vhagudi vha vha vhe kha zwikhala zwo fhambanaho zwa nyaluwo. Arali vha tshi vhona uri vharwe vha vhagudi vha kha di lila nyaluso ya vhutsimbizamirado (fine motor skills), kha vha tende vha tshi ita ndowendowe dza mushumo wavho buguni ya ndowedzo i re na mitaladzi u swika u difulufhela ha u nwala buguni dza mishumo ho no fhataela.



Bugu ya

2

Themo ya 2

TSHVENDA

Haya hanga




Nambatedzani
zwičikara
fhethu
ho teaho.



Kha ri ambe





Nambatedzani zwičikara ni ambe
nga zwine avha vhana vha khou ita.
Ni ita mishumo ifhio ni tshi thusa hayani?
Ndi zwifhio zwi no takadza zwine
na zwi ita musi ni hayani?





Dzina langa ndi:







Kha ri nwale



Kunakisan kamara iyi. Shumisani zwičikara ni pange
thoyi bogisini, ni vhee zwiambaro khabodoni na
zwiliwa firidzhini.



bogisi la thoyi



khabodo



1.2






Kha ri vhale

Bulani uri tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe ndi mini. Thetshelesani mibvumo ni bule uri ndi nga mini mubvumo wa u fhedza kha rou iñwe na iñwe u tshi pfala wo fhambana na miñwe. Ni kone u gera zwifanyiso izwi kha siatari la zwigeriwa ni zwi livhanye (u metshisa) na hezwi.






Kha ri ite nyito



Shumisani mivhala miraru yo fhambananaho
ni tshi thusa muriwe na muriwe wa avha
vhana uri a swike hayani o tsireledzea.




1.5




Kha ri nwale

Tevhedzelani
ledere nga munwe.
Thomani kha
tshithoma.



sogisi

Tevhedzelani sumbe ni tshi itela u vhumba ledere **S**.



Nwalani dzina lānu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhudī.




Kha ri riwale

Nwalani ledere **S** ni thetshelese mubvumo musi ni
tshi bulela maipfi ntsha.



saha



sekwa



saga



sambelo



sosara




sale








Kha ri vhalele

Swayani zwibulo^{ko} zwi re na zwithu zwa 4 nga ngomu.
Vhandani zwanda ka⁴ musi ni tshi vhona zwithu zwa 4.



Itani ndowend^owe ya nomboro ya 4.



1.8




Dzina ḥanga ndi:



Kha ri ḥwale

Tevhedzelani ni khalare tshila tshiñwe tshipida tsha
tshifanyiso.





Kha ri imbe




Ri tou rali

Ri tou rali ri tshi kuvha zwiambaro,
Ri tshi zwi sukela zwiambaro zwashu,
Ri tou rali ri tshi kuvha zwiambaro,
Nga **Musumbulo** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi aina zwiambaro,
Ri tshi zwi onyolosa zwiambaro zwashu,
Ri tou rali ri tshi aina zwiambaro,
Nga **Lavhuvhili** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi swiela fhasi,
Ri tshi hu kunakisa fhasi,
Ri tou rali ri tshi swiela fhasi,
Nga **Lavhuraru** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi ḥanzwa bodo,
Ri tshi dzi hwaya bado dzashu,
Ri tou rali ri tshi ḥanzwa bodo,
Nga **Lavhuṇa** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi kunakisa nn̄du,
Ri tshi i penyisa nn̄du yashu,
Ri tou rali ri tshi kunakisa nn̄du,
Nga **Lavhuṭanu** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi baka khekhe,
Ri tshi dzi ḫifisa khekhe dzashu,
Ri tou rali ri tshi baka khekhe,
Nga **Mugivhela** nga matshelonitsheloni.



Ri tou rali ri tshi ya kerekene,
Ri tshi hweya ri tshi ya kerekene,
Ri tou rali ri tshi ya kerekene,
Nga **Sondaha** nga matshelonitsheloni.

Kha ri ambe



Ambani nga mishumo
ine na ita mahayani




I.I.O



Kha ri ite nyito

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho tshibogisini.

Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.





Tsireledzo

Utsireledzea mahayani





Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.



Kha ri ambe

Lavhelesani
zwitikara izwi ni
ambe uri ni tea u ita
mini nga izwi zwithu
u itela uri ni dzule no
tsireledzea.



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni ambe uri avha vhana vha khou ita zwithu
zwifhio zwi re na khombo ngomu.

Nambatedzani tshitikara tshitswuku ni tshi sumbedza uri zwine vha
khou ita zwi na khombo.

Ndi zwifhio zwine na ita hayani zwi re na khombo?


Ndi zwifhio zwine na ita musi ni siho hayani, ni tshi khou tamba, zwine
zwa vha na khombo?

2.I





Kha ri nwale

a



apula

Tevhedzelani ledere nga munwe na nga khirayoni.
Thomani kha tshithoma.



Tevhedzelani maledere.




a






Kha ri nwale

Nwalani ledere **a** ni thetshelese mubvumo musi ni tshi bulela maipfi nt̄ha.



Nwalani dzina lanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhuđi.



2.3



Kha ri ite nyito

Tevhedzelani zwitendeledzi ni kone
u khalara roboto nga mivhala yone.

STOP



Kha ri ambe

Talutshedzani khonani yanu uri tswayo idzi
dzi amba mini.

mutswuku

tada

mudala



Kha ri ite nyito

Mudededzi wañu vha ðo ñwala nomboro dza founu ya mubebi wañu zwikalani izwi. Zwino puñedzani idzo nomboro kha founu.





⚠️ Tsireledzo nn̄da



Kha ri ambe

Ambani ngauri ndi nga mini u tambela fhethu ho raliho hu na khombo ngomu.





2.5



Kha ri vhalele

Themo ya 2 – Vhege dza 1–5



Mbevha i khou Ქoda zwipida zwa 5 zwa tshisi. Tangedzelani nomboro i re yone ni i tevhedzele.



5




Muvhuđa u khou Ქoda kherotsi dza 5. Tangedzelani nomboro i re yone ni i tevhedzele.




5

Musidzana u khou Ქoda khekhe dza khaphu dza 5. Tangedzelani nomboro i re yone ni i tevhedzele.



5

Itani ndowendowe ya nomboro.






2.6




Kha ri vhalele

Vhalani zwithu zwi re tshibogisini tshiñwe na tshiñwe. Bulani uri ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi u fhira tshiñwe.



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no fana na zwi re tshibogisini tsha u thoma.






2.7




Themo ya 2 – Vhege dza 1–5



Kha ri nwale

Tevhedzelani **a** na **s**.

Kha ri nwale

Maipfi aya a thoma nga **s** kana nga **a**. Tevhedzelani ledere li re lone.

2.8



Kha ri vhalele

Vhalani uri hu na zwipuka zwingana kha rou iñwe na iñwe.
Ni kone u khala ra zwithoma ni tevhedzele nomboro.



3

Muta wa hashu



Nambatedzani
zwitikara
fhetu
ho teaho.






Dzina langa ndi:



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni bule uri
mučani uyu hu na vhatu vhafhio na
vhafhio?

Ambani nga vha muča wa hanu.
Ni na khaladzi kana vhakomana kana
vharathu vhangana?



3.I



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha muta wa hanu.
Nwalani dzina langu.



Dzina langa ndi:





3.2



Kha ri nwale

Tumani zwithoma. Khalarani zwifanyiso.



3.3





Kha ri nwale

t




titia

Tevhedzelani ledere nga munwe. Thomani kha kha zwithoma.



Tevhedzelani maledere.




t






Kha ri nwale

Nwalani ledere **t** ni thetshelese mubvumo musi
ni tshi bulela maipfi nt̄ha.



Nwalani dzina lanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo wanu ndi wavhudzi.



3.5



Kha ri vhalele

Talani mutalo ni tshi livhanya (u metshisa) zwif anyiso izwi na nomboro yone. Ni kone u tevhedzela nomboro. Shumisani minwe yanu ni tshi sumbedza nomboro iñwe na iñwe.

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10



Kha ri nwale

Gerani ni fhate phazili.





3.7



Kha ri vhalele

Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.

Tevhedzelani zwitendeledzi ni kone u
khalara roboto nga mivhala yone.




Kha ri vhale

Zwino shumisani zwitikara
zwanu zwa zwivhumbeo kha
u ita tshifanyiso tshanu inwi
mune.



Zwipfi zwanga

Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.






thetshelani



lavhelesani



nukhedzani



thetshelesani





phuphuledzani



Kha ri ambe




Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine avha vhana vha khou ita. Sumbani nwana a ne a khou nukhedza, u thetshelesa, u lavhelesa na u thetshela.





Kha ri nwale

Nambatedzani tshitikara tshone ni tale mutalo ni tshi livhanya nyito na zwipfi zwine na do zwi shumisa.



4.2




Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Tshi ita muungode? Itani muungo uyu ni tangedzele zwithu zwi
no ita miungo i re na phosho.




4.3




Kha ri nwale

p


Tevhedzelani maledere nga munwe wanu.
Thomani kha zwithoma.



popi




Tevhedzelani maledere.






Kha ri nwale

Nwalani ledere **P** ni kone u thetshela mibvumo musi ni tshi bula maipfi.



p apawe



ma **p** ulo



p ani



p ennde




p eni



me **p** e



Nwalani dzina lanu ni li vhandele zwanda u ya nga mudivhit ho wa lo.
Zwino nambatedzani tshitikara tsha mushumo wo itwaho zwavhu di.



















4.5



Kha ri vhalele

Vhalani zwithu izwi ni khajare tshivhalo tshone tsha
zwithoma. Ni kone u tevhedzela nomboro yone.

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10


















4.6



Kha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro.



Ni kone u khalara tshivhalo tshone tsha zwithu kha rou iñwe na iñwe.



Mutsho



Lavhelesani mutsho u re tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe ni nange zwiñikara zwone ni tshi sumbedza uri ni tea u ambara mini musi mutsho wo ima ngaurali.









Kha ri ite nyito

Zwino nambatedzani zwičikara ni tshi sumbedza uri mutsho wo ima nga ndilade tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe.

Nambatedzani
zwičikara
fhethu
ho teaho.



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.
Ho sumbedzwa mutshode kha tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe?
Mutsho wa namusi ndi mutshode?
No ambara mini?


5.I







Kha ri nwale



Tevhedzelani ledere nga munwe.
Thomani kha tshithoma.




Olani mikonyi ya maluvha aya.





Kha ri nwale

Nwalani ledere i ni kone u thetshelesa milvumo musi ni tshi bulela maipfi nthā.

i tomud*u*ii nomur*u*ib*u*s*u*tsh*u*s*u*

Nwalani dzina lanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhuđi.


5.3



Dzina langa ndi:



Kha ri imbe



Lu fana na Iwa "Kolongonya"


Nambatedzani
zwitikara
fhetu
ho teaho.

Luimbo Iwa mutsho


I ya vhuya mulobilo;
Kolongonya;



Nndu khulu dzi na biko;
Kolongonya;



Vho mmane mmbebeni;
Kolongonya;



Ni nnyise lufherani;
Kolongonya;

Lo fhisala na maanda;
Kolongonya;



Madumbu a mbo swika;
Kolongonya.

Ya vhuya mulobilo;
Kolongonya.

5.4



Kha ri ንwale

Mutsho wa ino vhege wo ima nga ndilade? Nambatedzani zwičikara fhethu ho teaho ni tshi sumbedza uri mutsho u do vha wo ima nga ndilade ሂuvha ዘinwe na ዘinwe ino vhege. Ni kone u nambatedza tshifhačuwotshirwerweli na tshifhačuwotshisinyuvi ni tshi sumbedza uri ndi mutsho ufho une na u takalela na une na si u takalele.


Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.

Musumbuluwo	Łavhuvhili	Łavhuraru	Łavhuņa	Łavhutčanu
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				



Kha ri ንwale

Khalarani zwivhumbeo nga muvhala u no fana na wa tshithoma tshi re khatsho uri ni vhone uri ndi tshifanyiso tsha mini.




5.5




Kha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro. Shumisani minwe yanu kha u sumbedza nomboro ni kone u tevhela mitaladzi ya zwithoma uri ni wane tshivhalo tshone tsha zwithu.



5.6



Kha ri vhale

Lavhelesani zwif anyiso izwi ni ambe uri avha vhana vha khou ita mini nauri zwine vha khou ita zwi itiwa nga masiari kana vhusiku. Zwino khalaranu duvha arali zwi tshi itiwa nga masiari kana nwedzi arali zwi tshi itiwa vhusiku.

u edela



Musidzana u khou bambela.



Vhasidzana vha tshikoloni.



u namela bisi



Mutukana u khou ṭalela
thelevishini.



Vhatukana vha khou tamba bola
ya milenzhe.




Bulani uri izwi zwithu ni zwi ita nga tshifhinga tshifhio.

matsheloni



masiari



vhusiku








Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

Ri zwi divha nga mini uri ndi Tshifhefho?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu
ho teaho.

Ndi Tshifhefho



5.8

Kha ri nwale


Gerani tshati ndi t̄ume luñanga. Lu tshimbidzeni ni tshi sumbedza uri ndi khalañwaha ifhio. Vhudzani khonani yanu zwine na tama u ita nga khalañwaha iñwe na iñwe.

T shimedzi/Lut̄avula



T shilimo

Vhuria



T shifhefho

5.9



Kha ri ite nyito

Gerani tshati ni tume luñanga. Ni kone u lu tshimbidza ni tshi sumbedza zwifhinga zwo fhambananaho kha duvha. Vhudzani khonani yanu zwine na ita nga tshifhinga tshenetsho.



5.10



Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso itshi ni ambe uri ndi tsha khalañwaha ifhio? Nambatedzani zwitikara zwa matari ni tshi fhedzisa tshifanyiso tshanu.




Nambatedzani zwitikara zwa matari ni tshi fhedzisa tshifanyiso tshanu.



Dzina langa ndi:

Zwigeriwa



Domino dza zwifanyiso:

Gerani magaraṭa kha mitalo yo ḥukukanyiwaho ngei murahu ni kone u livhanya (metshisa) nomboro na zwifanyiso zwone.

Phazili:



Shumisani nga murahu ha domino dza zwifanyiso kha u fhaṭa phazili. Zwi nga ni thusa arali na nga thoma nga u fhaṭa lumeme lwa phazili.

U livhanya (metshisa) magaraṭa:

Gerani magaraṭa kha mitaladzi mitsuwo yo ḥukukanyiwaho ni a livhanye na zwibuloko zwi re kha siatari 14.

Mutambo wa nyeelwa:

Tshovani magaraṭa aya ni a pake nthha ha ṭafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraṭa nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshele dabo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraṭa othe dabo. Shumisani magaraṭa anu a nyeelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa. Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo tħukukanyiwaho ni nambatedze siatari kha gwati la murahu uri ni ite tshikwama. Pangani zwigeriwa zwañu heneħha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA





NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA



NAMBATEDZANI HAFHA



4



1






2



4



3




2

5




1



3





11

12

13

14

15

16





17

18


19

20




TSHTIVENDĀ p 6, l.3



a b c d e f g h i j k l m



n o p q r s t u v w x y z



1

2

3

4

5


6

7

8

9


10





Ri a la.

4



Ri la aisikhirimu.

5



Ana u na miñwaha
ya b.

8



Nomsa na Ana.



1



Ri a namela.

6

Ri a vhala.

3



Ri a tamba.

2

Tshimange
tshanga.

7

